

## U Danilovgradu održana javna tribina o evroatlantskim integracijama



Dana, 14.11.2012. godine u Velikoj sali SO Danilovgrad, pod pokroviteljstvom ambasade republike Slovačke u Podgorici i u saradnji sa Koordinacionim timom za implementaciju Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama Crne Gore, te ambasadama država članica NATO akreditovanim u našoj zemlji i drugim akademskim institucijama, održana je javna tribina "Speaking tour".

Ova aktivnost se realizuje u okviru X akcionog plana za pomenutu oblast koji je usvojen na sjednici Vlade Crne Gore 4. oktobra ove godine. Riječ je o projektu koji ima za cilj promociju značaja evroatlantskih integracija za Crnu Goru kao i pružanje prilike svim građanima da dobiju relevantne informacije o ovoj temi.

U ime domaćina prisutne je pozdravio i uvodne napomene dao predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović.

Ministarka odbrane Milica Pejanović - Đurišić je istakla da je nakon 2006. godine i referenduma o državno - pravnom statusu Crne Gore urađeno mnogo na planu bezbjednosti i svih aktivnosti koje se tiču reforme vojske i civilne kontrole. Ključnu ulogu po tom pitanju imalo je ministarstvo odbrane. Zato je bilo logično usvajati one standarde koji nas približavaju EU i drugim međunarodnim organizacijama, a među njima NATO predstavlja najvažniju kariku. Ona je naglasila da iskustva novih članica jasno ukazuju da istovremena integracija u obje organizacije predstavlja najefikasniji politički model za očuvanje i stalno unapređivanje stabilnosti, sigurnosti, prosperiteta i zajedničkih demokratskih vrijednosti. Napomenula je da na predhodnom samitu NATO-a u Čikagu je saopštena jasna poruka da postoji visok stepen realnosti da se Crnoj Gori, kao i Makedoniji, Gruziji te Bosni i Hercegovini uruči poziv za članstvo već na narednom samitu koji će se održati 2014. godine. Za ministarku Pejanović - Đurišić nema iluzija i emocija kada treba preuzeti odgovornost za dalju budućnost zemlje, jer Crna Gora u današnjem globalnom selu ne može predstavljati izolovano ostrvo, naprotiv i u NATO naša država će zadržati suverenost.

Ambasadorka SAD u Crnoj Gori Sju Kej Braun rekla je da je Crna Gora zrelo i razvijeno društvo i da njeni građani razumiju šta znači članstvo u NATO. Ambasadorica je istakla da su osnovni razlozi za priljučenje alijansi prije svega modernizacija armije po mnogo povoljnijim uslovima i cijenama, nego da to uradi samostalno. Takođe, prednost će se vidjeti u profesionalizaciji oružanih snaga i civilnog sektora koji treba da rješava moguće vanredne i krizne situacije poput elementarnih nepogoda. Konačno Crna Gora bi dobila priliku da kontroliše sopstvenu sudbinu u okviru NATO i učestvuje u njenim misijama bez ikakve prisile osim svojom željom. Naglasila je da članstvo u NATO podrazumijeva i mnogo organizovaniju borbu protiv svih vidova kriminala i korupcije,

mного veću vladavinu prava i ekonomski razvoj društva u cijelini. Neko izražava strah da će se male države poput Crne Gore izgubiti u ovom savezu mnogo većih i moćnih zemalja, međutim to nije tačno o čemu svjedoči i podatak da Island i Luksemburg već šest decenija sjede pored velikih sila poput Kanade, Njemačke, SAD i drugih, i ravnopravno odlučuju o svim pitanjima što znači da imaju isto pravo glasa i da im se taj glas jednako vrednuje. Ambasadorica je izrazila nadu da će uskoro i Crna Gora imati mjesto za istim stolom sa ostalim članicama NATO-a.

Ambasador Slovačke u Crnoj Gori František Lipka je istakao da je Vlada Crne Gore odmah nakon referenduma definisala dva glavna spoljno - politička prioriteta Crne Gore, a to su ulazak u EU i NATO. Napomenuo je da zemlje EU podržavaju Crnu Goru na putu u EU i NATO, da je Crna Gora na dobrom putu i da se nadamo da će na samitu 2014. godine dobiti poziv da se učlani u NATO, uz to da ispuni preostale kriterijume. Crna Gora je u junu ove godine dobila pregovore sa EU, jer je ispunila veliki broj uslova. Reforma odbrane je veoma bitan uslov i u tom pravcu Crna Gora napreduje veoma dobro, što je ocijenio i Samit NATO-a u maju ove godine, dok je veoma važno da ulazak Crne Gore u NATO podrži preko 50 % građana i zbog toga moramo građanima jasno saopštiti šta je NATO, šta očekuje Crnu Goru u NATO i zašto bi Crna Gora trebala da uđe u NATO.

Ambasador Italije u Crnoj Gori Serđo Barbanti je istakao da se Italija priključila NATO-u 1949. godine i da se zbog toga nije pokajala, te da je to dodatna sigurnost u borbi sa savremenim prijetnjama poput terorizama, biohemijskog - oružja, sajber kriminala, prirodnih katastrofa, te da NATO kroz solidarnost sa državama članicama pomaže u rješavanju ovih izazova.

Ambasador Slovenije u Crnoj Gori Vladimir Gašparić je istakao da je ova zemlja kontakt država NATO-a za Crnu Goru, te da aktivno doprinosi procesu učlanjenja i učestvuje u svim raspravama. Kada je Slovenija procjenjivala šta je za nju najbolje, analize su pokazale da je održavanje sistema bezbjednosti u okviru NATO-a u odnosu na vojnu neutralnost mnogo jeftinije.

Šef odbora za bezbjednost u Slovačkom parlamentu Jaroslav Baška je upoznao prisutne da je od učlanjenja u NATO Slovačka znatno unaprijedila domaću proizvodnju i time ostvarila dodatnu ekonomsku korist. On je ocijenio neosnovanim tvrdnje da će se članstvom Crne Gore u NATO ugroziti njena saradnja sa Rusijom, podsjećajući da je prije nekoliko godina ruski predsjednik Dmitrij Medvedev potpisao važne sporazume sa Češkom i Slovačkom i ako su članice NATO-a.

Direktor kompanije "Monte-bjanko" Milutin Rašković je istakao važnost dugoročne stabilnosti za privlačenje stranih direktnih investicija i uopšte ekonomski razvoj jednog područja, te da je upravo NATO garancija toga i da će učlanjenjem Crna Gora dodatno promovisati svoje privredne resurse.

U raspravi su još učestvovali i pitanja postavljali: Veselin Đuranović, Vujadin Šaranović, Milorad Vuletić, Božidar Markuš, Davor Raspopović, Nikola Antović, Nikola Rakočević, Sofija Žegarac, Maja Lakić - Pavićević, Nikola Vukićević i Milena Jovović.

